

# List The Wall Street Journal: "Moramo ostati na pravom putu u BiH"

Ured visokog predstavnika zeli da skrene paznju medija i javnosti na clanak objavljen u listu The Wall Street Journal u utorak, 12. juna 2001.

The Wall Street Journal  
12. june 2001.

## **Moramo ostati na pravom putu u BiH**

Napisao: Wolfgang Petritsch

Tempo promjena u Bosni i Hercegovini, a i u jugoistocnoj Evropi kao cjelini, posljednjih mjeseci ubrzava korak. Jedan od pokazatelja je i sve vise prijedloga za nove ustavne i nacionalne aranzmane u ovom regionu. Clanak koji je napisao Vitomir Miles Raguz A New Era Calls for New Thinking on Dayton (Nova era trazi novo razmisljanje o Daytonu), WSJ 01./02. juni je samo jedan primjer. Gospodin Raguz pise elokventno i nudi nekoliko interesantnih ideja. Medjutim, njegova centralna misao da rjesenje korijenskih politickih teskoca Bosne i Hercegovine lezi u fundamentalnoj promjeni kursa, uz preradu Ustava koja ima za cilj mijenjanje Daytonskega procesa, pogresna je.

Prijedlozi gospodina Raguza direktno se odrazavaju na rad mogućnosti Ureda jer sam ja zaduzen za pracenje implementacije Daytonskega sporazuma.

Prvo, dozvolite da kazem da Daytonski ije Daytonskega sporazuma.

Prvo, dozvolite da kazem da Daytonski sporazum nije da upotrijebim termin gosp. Raguza "kaputt". Sasvim suprotno.

Moja funkcija se sastoji u tome da osiguram da se odredbe sporazuma striktno provode i služe kao osnova za politicku i ekonomsku regeneraciju Bosne i Hercegovine. Sasvim je jasno da je postignuto mnogo od okoncanja uzasnog rata koji je razorio ovu zemlju.

Rekordan broj izbjeglica i raseljenih osoba zaključio je prosle godine da je situacija dovoljno sigurna da se mogu vratiti kući. Kriminalni incidenti s ciljem zastrasivanja ovih ljudi desavali su se i dalje paljevina kuća u istočnom dijelu zemlje u Srebrenici, demonstracije i svakodnevna zastrasivanja stambenih dužnosnika koji su zaduzeni za provedbu imovinskih zakona.

Ali uprkos tome, u 2000. godini ostvareno je više od 67.000 registrovanih povrataka u Bosni i Hercegovini, i to u područja u kojima su povratnici manjinski dio stanovništva sto je skoro dvostruko više u odnosu na 1999. godinu, a u prvom kvartalu ove godine broj povratnika u područja gdje predstavljaju manjinski dio stanovništva se udvostručio, u poređenju sa istim periodom prosle godine. U prvom kvartalu, u područja gdje predstavljaju manjinski dio stanovništva vratilo se 15.500 ljudi, te ukupan broj povrataka u ovakva područja prelazi 210.000. U mnogim slučajevima, ovi ljudi su se vratili u područja gdje su pocinjeni najgori ekscesi etnickog koga ciscenja u toku rata 92-95. godine.

Pored toga, nakon posljednjih opcih izbora održanih u novembru 2000. godine, Vijeće ministara, odnosno centralna vlada Bosne i Hercegovine, po prvi put nakon završetka rata sastoji se od predstavnika ne-nacionalističkih stranaka i opredjeljena je na punu implementaciju Daytonskog sporazuma. Na pocetku svoga mandata ja sam promovirao ideju da predstavnici Bosne i Hercegovine treba da politički proces uzmu u sopstvene ruke: ovo je jasan signal da je ovaj proces sada u toku.

I zaista, jedan od razloga što smo bili svjedoci izbijanja nacionalističkog nasilja u posljedna dva mjeseca je upravo to

sto nacionalisti iz stare garde shvataju da se plima gradjanskog raspolozanja i političke debate odlucno okrenula protiv njih.

Prilike u Bosni i Hercegovini danas uveliko se razlikuju od prilika koje su vladale u zemlji kada je potpisivan sporazum u novembru 1995. godine. Na svu srecu, kako i gosp. Raguz ispravno uvidja u svom clanku, u samom sporazu postoji mehanizmi koji omogucavaju promjene i fleksibilnost. Na primjer, Dayton predviđa Ustavni sud koji ima ovlasti da mijenja fundamentalne aranzmane koji se odnose na sigurnost konstitutivnih naroda i odgovarajucu funkcionalnost struktura vlasti. Odluka suda koja je unijela najdublje promjene do sada bila je presuda kojom se trazi donesenje amandmana na ustave stave dva administrativna entiteta, Republike Srpske i bosnjacko-hrvatske Federacije, gdje sada svaki od entiteta mora priznati drzavotvornost svakog od tri naroda. Ovim je uklonjeno nesto sto se uveliko smatralo osnovnom slaboscu originalnog Daytonskega sporazuma, a sto je islo na ruku interesima Bosnjaka i Hrvata u Federaciji a Srba u Republici Srpskoj. Ova odluka je donesena na transparentan i odmјeren nacin. Ovo je jedan od mnogih primjera koji ukazuju na to kojim pravcem je nedavno krenula Bosna i Hercegovina prema uspostavljanju drzave socijalne i političke harmonije.

Drugim rjecima, Dayton se moze sam izmjeniti. Sada nije vrijeme da se razgovara o odustajanju od Sporazuma niti o njegovoj zamjeni necim drugim.

Sada je vazno naglasiti da trenutna strategija medjunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i politika pragmaticne i ne-nacionalistice vlasti u zemlji nisu iskljucivo ili usko zasnovani na implementaciji Dayton. Sporazum sadrzi ustavne garancije za kojima je postojala potreba na kraju uzasnog i tragicnog rata. Mi nismo tu da samo osiguramo da ne dodje do izbijanja novog rata. Mi smo svjedoci ponovnog radjanja Bosne i Hercegovine kao moderne, demokratske i multikulturalne zemlje. Mi smo svjedoci dvostrukе tranzicije iz rata u mir i

iz propalog komunistickog sistema u funkcionalnu trzisnu ekonomiju.

Politicka organizacija, kantoniantoni, novi entiteti i slicne stvari postaju manje urgentni sto se vise okrecemo zadatku izgradnje Bosne i Hercegovine u samoodrzivu drzavu. Ideje o preradi ustavnih aranzmana zaista samo odvracaju politicku energiju sa mnogo vaznijih pitanja. Ono sto je potrebno u Bosni i Hercegovini jeste primjena usredsredjene politicke volje na izgradnji zakonitih i fiskalnih struktura na kojima ce posivati rastuca ekonomija. Ovaj proces ce ici sporije ako se politicka volja bude rasipala u stalnim i nepotrebnim raspravama o novim nivoima vlasti ili novim federalnim strukturama.

Argument protiv dalje kantonizacije zasniva se na prakticnim kao i politickim razlozima. U mnogim slucajevima kantoni ne funkcioniraju. Budzeti nekih kantona su jos uvijek podijeljeni a u nekim drugim slucajevima ne mogu se realizirati zbog neadekvatnog priliva prihoda. Generalno gledajuci, kantoni su spori u implementaciji zakona i odluka. Kantonalna administracija cesto sluzi lokalnim interesnim grupama na ustrb gradjanstva i djeluje kao jos jedan nivo pokroviteljstva. Kantoni podrivaju sposobnost Federacije da se bavi vaznim pitanjima. Oni su skup administrativni aparat koji Bosna i Hercegovina, kao siromasna drzava, slabo moze sebi priustiti. Ova zemlja treba da poveca kvalitet a ne kvantitet vlasti.

Vidjeli smo, na primjer, da u kantonima gdje je na vlasti HDZ (nacionalisticka hrvahrvatska stranka) nema vladavine prava. Nas prioritet je uspostaviti vladavinu prava tako da izbjeglice znaju da se mogu vratiti kući na siguran nacin i da se ekonomski oporavak moze zasnivati na normalizaciji socijalnih i politickih uslova. Nas prioritet svakako nije nagraditi nekompetentne politicare dopustajuci opsesivnu preokupljenost ustavnim promjenama u cilju postavljanja politickog kursa.

Funkcionalnost Dayton, na dobrobit svih ljudi u Bosni i Hercegovini, bila je tema moga razgovora sa hrvatskim predsjednikom Stipom Mesicem prilikom njegove nedavne posjete Sarajevu. Predsjednik Mesic i ja smo dijelili isto misljenje u pogledu vaznosti nastavljanja rada u kontekstu Daytonskega ustava. Takodjer smo se obavezali da, bez obzira sto ni na koji nacin nisu stavljeni u podredjen položaj ovim Ustavom, osiguramo punu zastitu prava bh. Hrvata – bez kojih nema multietnicke Bosne i Hercegovine.

Skoro da je nepotrebno naglasavati da će od prosperiteta i demokracije imati korist svaki građanin Bosne i Hercegovine, bez obzira odakle dolazio. Ipak, u cesto napetoj atmosferi ovdasnjeg politickog diskursa ja to moram jasno naglasavati. Daleko od toga da tezimo ka izoliranju bilo koje od zajednica, mi dajemo sve od sebe da ukljucimo svaku zajednicu. To neće uraditi novi kantoni, niti uvodenje novih federalnih struktura. To će se uraditi tako da se osiguraju efektivnost postojećih odredbi kojima se stite grupna prava.

Rat u Bosni i Hercegovini je završen intenzivnom i vjestom diplomacijom. Narod Bosne i Hercegovine je zahvalan na diplomatskim naprima SAD-a kao i na kasnijoj vojnoj i ekonomskoj podršci. Ipak, istina je i to da se Evropa promijenila u toku sest godina od kada je potписан Dayonski mirovni sporazum, a Evropska Unija je sve više u poziciji da poduzme diplomatsku inicijativu u regionu sa kojim geografski granici. U tom se smislu slazem sa onim što primjecuje gosp. Raguz kako Brisel ima sve vecu ulogu na Balkanu. Razvoj situacije u ovom smislu ovdasjni građani prate s velikom paznjom. Evropska Unija nudi građanima Bosne i Hercegovine demokratski, multikulturalni model prosperiteta. Taj model oni su spremni prihvati. To je model prema kojemu imaju veliki kulturni afinitet. Trgovina sa Evropskom Unijom i konacno članstvo u njoj prioriteti su politicara i privrednika u Bosni i Hercegovini. Prekrajanje kantonalnih granica i izmjena prirode federalnih institucija nisu.

Wolfgang Petritsch je Visoki predstavnik medjunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, zaduzen za provedbu Daytonskog mirovnog sporazuma.